

# LENANEKELO LA NGWAGA: SEPEDI LELEMETLALELETŠO KREITI YA 11- 2021

Kotara ya 1	Mošongwana wa 1	Mošongwana wa 2	Mošongwana wa 3	
100	Bomolomo: Go theeleletša kwešišo	Go ngwala: Taodišo - Kanegelo/Tlhaloši/ Katlhaahlo/ Ngangišano/ Kgadimo (Mantšu a 250-300)	Molekwana wa 1* Tekatlhaloganyo (20), Kakoretšo (10) and Melawana le tšhomišo ya polelo (10)	
<b>Total:</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	
O thoilwe ka la :				
Wa phethwa ka la:				
Letšatsikgwe di la phethagatšo:				
Kotara ya 2	Mošongwana wa 4	Mošongwana wa 5	Mošongwana wa 6	
90	<b>Bomolomo Polelo ya go itokišetšwa</b>	Asaenmente ya dingwalo: Taodišwana ya dingwalo (20) le Dipotšišo tša ditsopolwa (15)	Molekwana: Dingwalo: 2 – 35 * Iri le seripa 1.5	
<b>Meputso:</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
Letšatsikgwe di la phethagatšo:				
Kotara ya 3	Mošongwana wa 7	Mošongwana wa 8		
50	Polelo ya go se itokišetšwe/Go bala ga go itokišetšwa	Go ngwala: Setšweletšwa sa tirišano se telele Mantšu a 120-150	<b>SEPHOLEKE): **Molekwana wa 1</b> o ka hlangwa godimo ga <b>meputso ye 35</b> goba ge meputso e feta, <b>e fetolelwe go meputso ye 35</b> . Go šišintšwe gore tekatlhaologanyo, kakaretšo le dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo di kopanywe, gomme barutiši ba eletšwa go hlama kopantšho ya mahlakore ao a nyalelanago le dinyakwa ( peakanyo ya melekwana, nako yeo e filwego, bj.bj) tša sekolo.	
<b>Total:</b>	<b>20</b>	<b>30</b>		
Letšatsikgwe di la phethagatšo:				
			Mo go Lenanekelo, molekwana ga se wa swanela go bopša ke melekwana ye mmalwa ye mennyane. Molekwana o mongwe le o mongwe o swanetše go akaretša karolo ya go	

			tsebalega ya diteng, gomme o hlangwe go ya le ka metsotso ye 45-60, e laetše magato a go fapana a kwešišo ao a beetšwego maphephe a ditlhahlobo.
<b>Kotara ya 4</b>	<b>Mošongwana wa 9</b>		<b>ELA HLOKO:</b>
<b>Ditlhahlobo:</b> 250 <b>Bomolomo: 50</b> <b>75% ya 300</b> <b>+ 25% ya</b> <b>Kelotšweledi</b>	Tlhahlobo ya mafelelo ngwaga Lephephe la 1 – 80 Lephephe la 2 – 70 Lephephe la 3 – 100  + BOMOLOMO LEPHEPHE LA 4 = MEPUTSO YE 50		Mešongwana ya 2, 3, 5, 6, 8 le 9 e bopa karolo ya meputso ya kelotšweledi gomme 60% key a meputso ya gare ga ngwaga. Mešongwana ya 1, 4 & 7 e bopa karolo ya meputso ya lephephe la 4: Bomolomo (50) 40% ya Mošongwana wa 9 (Meputso ye 250) le Lephephe la 4, bomolomo (meputso ye 50) e išwa go meputso ya ngwaga.
<b>Palomoka:</b>			
<b>Letšatsikgwe di la phethagatšo:</b>			<b>HLOKOMELA: Meputso ya bomolomo ga e sa balwa gabedi.</b>

**\* MOLEKWANA WA 2**

MOHUTA O TEE WA SENGWALO o rutwa ka botlalo.

Molekwana o bopilwe ka karolo E TEE yeo e nago le dipotšišo TŠE THARO/E TEE go ya le ka mohuta wa sengwalo wo o kgethilwego.

THETO	DIKANEGELOKOPANA	PADI	PAPADI
Dipotšišo TŠE THARO tša ditsopolwa go tšwa go direto tše THARO (go tše 6) tša go bonwa mo TŠE PEDI di swanetšego go arabja	Dipotšišo TŠE THARO tša ditsopolwa go tšwa go dikanegelokopana tše THARO (go tše 6) tša go bonwa mo TŠE PEDI di swanetšego go arabja	Potšišo E TEEya ditsopolwa go tšwa pading ka moka.	Potšišo E TEE ya ditsopolwa go tšwa pading ka moka.
Dipotšišo di nomorwe:  Potšišo ya 1, Potšišo ya 2, Potšišo ya 3	Dipotšišo di nomorwe:  Potšišo ya 1, Potšišo ya 2, Potšišo ya 3  Ditsopolwa: Setsopolwa SE TEE go tšwa kanegelokopaneng ye nngwe le ye nngwe (ditsopolwa tše 2) <b>Disjunctive ± 200 words</b> <b>Conjunctive ±150 words</b>	Potšišo e tla akaretša ditsopolwa TŠE PEDI: <b>Disjunctive ± 200 words</b> <b>Conjunctive ±150 words.</b>  Dipotšišo di arabje ka moka go tšwa ditsopolweng KA BOBEDI.	Potšišo e tla akaretša ditsopolwa TŠE PEDI: <b>Disjunctive ± 200 words</b> <b>Conjunctive ±150 words.</b>  Dipotšišo di arabje ka moka go tšwa ditsopolweng KA BOBEDI.
Kabo ya meputso: 17 +18 or 18 +17 = 35	Kabo ya meputso: 17 +18 or 18 +17 = 35	Kabo ya meputso: 17 +18 or 18 +17 = 35	Kabo ya meputso: 17 +18 or 18 +17 = 35

**BOIMA: 60% (KELOTŠWELEDI) – 40% (Tihahlobo ya mafelelo a ngwaga)**

<b>KELOTŠWELEDI:</b>		<b>Tihahlobo:</b>	
Mošongwana/ Meputso:	Boima:	Lephephe:	Boima:
1 - 10	Bomolomo	Polelo – 80	11
2 - 50	16	Dingwalo – 70	8
3 - 40	12.8	Dingwalwa – 100	14
4 - 20	Bomolomo	Bomolomo– 50	7
5 – 35	11.2	<b>Palomoka:</b>	<b>40</b>
6 – 35	11.2		
7 - 20	Bomolomo		
8 – 30	8.8		
<b>Palomoka:</b>	<b>60</b>		